FILE NOW: FILING FEE AFTER MAY 1 IS $225.00

PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT

1996

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Sandra B. Mortham
Secretary of State
DIVISION OF CORPORATIONS

DOCUMENT # **S80919** **(1)**

1. Corporation Name

SOHACKI INDUSTRIES INC.

Principal Place of Business	Mailing Address
4549-21 ST. AUGUSTINE RD. JACKSONVILLE FL 32207 US	XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

2. Principal Place of Business 21	2a. Mailing Address 26 4549-21 St. Augustine Rd.
Suite, Apt. #, etc 22	Suite, Apt. #, etc. 27 ----------
City & State 23	City & State 28 Jacksonville, FL
Zip / Country 24 / 25	Zip / Country 29 32207 / 30 USA

3. Date Incorporated or Qualified: 09/18/1991
3a. Date of Last Report: 03/02/1995
4. FEI Number: 59-3090535 ☐ Applied For ☐ Not Applicable
5. Certificate of Status Desired: ☐ **$8.75** Additional Fee Required
6. Election Campaign Financing Trust Fund Contribution: ☐ **$5.00** May Be Added to Fees
8. This corporation has liability for intangible tax under s. 199.032, Florida Statutes: (X) Yes ☐ No

9. Name and Address of Current Registered Agent

KING, DAVID A.
ATTORNEY AT LAW
1416 KINGSLEY AVENUE
ORANGE PARK FL 32073

10. Name and Address of New Registered Agent

81 Name
82 Street Address (P.O. Box Number is Not Acceptable)
83
84 City **FL** 85 Zip Code

11. Pursuant to the provisions of Sections 607.0502 and 607.1508, Florida Statutes, the above named corporation submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida. Such change was authorized by the corporation's board of directors. I hereby accept the appointment as registered agent. I am familiar with, and accept the obligations of, Section 607.0505, Florida Statutes.

SIGNATURE _____ DATE

12. OFFICERS AND DIRECTORS			13. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 12		
TITLE / NAME / STREET ADDRESS / CITY-ST-ZIP	D SOHACKI, THOMAS J. 8225 GLASGOW COURT JACKSONVILLE FL	☐ DELETE	11 TITLE / 12 NAME / 13 STREET ADDRESS / 14 CITY-ST-ZIP	D,P,S	☐ Change ☐ Addition
TITLE / NAME / STREET ADDRESS / CITY-ST-ZIP	D SOHACKI, KENNETH A. 5105 ROBERT SCOTT DRIVE NORTH JACKSONVILLE FL	☐ DELETE	21 TITLE / 22 NAME / 23 STREET ADDRESS / 24 CITY-ST-ZIP	D,T	☐ Change ☐ Addition
TITLE / NAME / STREET ADDRESS / CITY-ST-ZIP	D D'ELIA, JOSEPH J. 14389 FALAN COURT JACKSONVILLE FL	☐ DELETE	31 TITLE / 32 NAME / 33 STREET ADDRESS / 34 CITY-ST-ZIP	D,VP	☐ Change ☐ Addition
TITLE / NAME / STREET ADDRESS / CITY-ST-ZIP		☐ DELETE	41 TITLE / 42 NAME / 43 STREET ADDRESS / 44 CITY-ST-ZIP		☐ Change ☐ Addition
TITLE / NAME / STREET ADDRESS / CITY-ST-ZIP		☐ DELETE	51 TITLE / 52 NAME / 53 STREET ADDRESS / 54 CITY-ST-ZIP		☐ Change ☐ Addition
TITLE / NAME / STREET ADDRESS / CITY-ST-ZIP		☐ DELETE	61 TITLE / 62 NAME / 63 STREET ADDRESS / 64 CITY-ST-ZIP		☐ Change ☐ Addition

CR2E034 (12/95)

14. I do hereby certify that the information supplied with this filing is voluntarily furnished and does not qualify for the exemption stated in Section 119.07(3)(k), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this annual report or supplemental annual report is true and accurate and that my signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears in Block 12 or Block 13 if changed, or on an attachment with an address.

SIGNATURE: X Thomas J. Sohacki 4/25/96 (904)739-6055

SIGNATURE AND TYPED OR PRINTED NAME OF SIGNING OFFICER OR DIRECTOR — Date — Daytime Phone #

Thomas J. Sohacki, Director/President